

БИГЭРГЭТИЛИННЭ

Дьокуускай куорат култууратын уонна
духуобунайын начальнига
Ли И.П.

Саха Республикатын «Оһуокай Түмсүү» баһылыга
Данилов А.Д.

«14»



**Саха республикатын Аар Дархан оһуокай этээччигэ, олонхонут
тойуксут, норуот ырыаһыта Устин Гаврильевич Нохсоров аатыгар
анаммыт Улуу Туймаада Оһуокайын күрэһин балаһыанньата**

Саха Ытык Оһуокайын сүрүн күрэхэ - Туймаада Оһуокайа буолар,
ыраахтан-чугастан ыалдьыттары ынырар! Үс Хатын үрдүнэн Оһуокай
күүстээх-абыланнаах тыллара, лынкынас көмүс дорҕоонноро кыырай
халлаанна өрө көтөннөр бар дьонно дьолу – саргыны тускулаатыннар, үрдүк
үөрүүнү үөскэттиннэр, Саха омук түмсүүтүн түстээтиннэр!

Быйылгы дьылы Ил Дархан Айсен Сергеевич Николаев уонна
Дьокуускай куорат баһылыга Евгений Николаевич Григорьев доруобай
буолуу сылынан биллэрбиттэрэ. Онно олоҕуран, ону өйөөн Оһуокай Түмсүү
сүбэтэ 2021 с. Туймаада Ыһыаҕын Ытык Оһуокай күрэһин доруобуйа
сылыгар уонна Саха Оһуокайын сомоҕолообут улуу дьонтон биирдэстэрэ
Саха сиригэр Аар Дархан этээччигэ, оһуокайы чинчийбит, баһылаабыт улуу
киһи буоларын билинэн туран Устин Гаврильевич Нохсоров аатынан хара
дьайдаах Коронавирус ыарыыттан эмсэҕэлээбэт туспутугар доруобай
буоларбыт быһыытыгар онлайн Инстаграм ситимигэр ыытыллар буолла
(Оһуокай Түмсүү, osuokhay диэн страницатыгар)
#осуохайысыахтуймаады2021 хэштегтаах киирэн кыттыыны ыларгытыгар
ынырабыт.

Кыттааччыларга быһаарыы күрэс хайдах буоларын

- Кыттааччылар сайаапкаларын бэйэлэрэ толорон Ватсап нөҥүө
хаартыскаҕа түһэрэн бу төлөпүөн нүөмөрдэригэр түһэрэллэр (89142385487 ,
89142382021)

- Кыттааччы сайаапкатыгар ирдэнэр – толору аата суола, паспорун
нүөмэрэ прописката, паспорун хаһан хантан ылбыта уонна төлөпүөнүн
нүөмэрэ, ИНН нүөмэрэ, сайаапкатын толорбут күнэ – дьыла, илии
баттааһыннаах.

- Хайа баҕарар этээччи кыттар.

- Бэс ыйын 15 күнүттэн, сарсыарда 10:00 чаастан – Бэс ыйын 24
күнүгэр, күнүс 15:00 чааска дылы, Оһуокайгытын видеоҕа устан баран

Оһуокай Түмсүү @osuokhay диэн Инстаграмм страницатыгар #осуохайысыахтуймаады2021 Хэштегтаан баран таһаарабыт хойутаан ыыппыт этээччи күрөстэн уһулар, кыттыыны ылбат.

- Этээччи уна – ханас өттүгэр кынат дьонун бэйэтэ булар.
- Этээччи этэр бириэмэтэ видеотыгар 10 - 15 мөнүүтэ буолар.
- Этээччилэргэ 3 тема бэриллэр:

1) “Норуот ырыаһыта, Саха өрөспүүблүкэтин Аар Дархан оһуокай этээччитэ, Устин Гаврильевич Нохсоров олоһун сырдататы”

2) “Саха өрөспүүблүкэтигэр чэбдигирдии, чөл буолууга анаммыт сылы хоһуйуу”

3) “Саха омук кэхтибэт кэскилэ 21-с үйэбэ”

- Дьүүлүүр сүбэ чилиэттэрэ этээччилэри Инстаграмм страницатыгар көрөн сыаналыахтара баал туруоруохтара, бастын этээччини талыахтара.

Кыайыыны быһаарар ирдэбиллэр

- Этээччи хоһуйуутун ис хоһооно, уус-уран тыла, амарах алгыс тыла, үтүө дьайыылаах хоһооно.

- Этээччи куолаһа чуора-кэрэтэ, түһүлгэни тутара, сахалыы таһаһа-саба, сиэри-туому тутуһуута, хамсаныыта.

- Оһуокай түһүмэхтэрин тутуһуу (туойан сабалааһына, хаамтарыыта, көтүтүүтэ, налытыыта)

- Саха Түөлбэ оһуокайдарын билсии, үөрэтии, көбүлээһин.

Дьүүлүүр Сүбэ быһаарыытынан барар.

Күрөс сыала-сорууга:

- Ытык Оһуокайы Саха Сиригэр, саха омук олохсуйбут сирдэригэр тарҕатыы-тэнитии, Аан Дойдуга олохтоох атын омуктарга киэнник билиһиннэри;

- Оһуокайы уус-уран айымньыы быһыытынан бөбөргөтүү;

-Төрүт үгэстэри дьонго, ыччакка тарҕатыы, куһаҕан тыыннаах сабыдыалтан тэйитии;

- Былыргы Ытык Оһуокай алгыс тылларын сөргүтэн, умнуллан эрэр духуобунай күүһүн бөбөргөтүү.

- Саха дьонун кутун-сүрүн алгыстаах тылларынан чөлүгэр түһэри

Кыайыылаахтары наҕараадалааһын.

Күрөс түмүгэ бэс ыйын 25 күнүгэр Оһуокай Инстаграмм ситимигэр күнүс 13 ч. 00 м. биллэриллэр, бөлөбүнэн кыайыылаахтарга, бириистэр

туттарыллаллыахтара. Кыайыылаах Гран При Дьокуускай куорат баһылыгыттан сүрүн бириини тутар.

Номинациялар:

Туймаада Ыһыаҕын 2021 с. Бастын этээччитэ (Гран-При) хаһаайына буолар, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Дархан этээччитин аатын ылар.

Номинацияларынан бастын этээччилэр быһаарыллаллар уонна онлайн Оһуокай Инстаграм страницатыгар ким элбэх лайк ылбыт киһиэхэ туспа бириистэр туттарыллыахтара.

Билсэр телефоннот: 89142385487 – Тарский Александр Лаврентьевич
89142382021 – Михайлова Арыяана Романовна

*Өбүгэ төрүт үгэһин быстыспат ситимин үйэлэргэ ааттатыаҕың,
оһуохайы оройуттан тутан тахсар күнү уруйдуоҕуң!*